


Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Broj	02-12-2022	
God	2024	3



Crna Gora
Agencija za sprječavanje korupcije

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor je zaključen između ugovornih strana:

Naručiloca: Agencije za sprječavanje korupcije, PIB 11006507, sa sjedištem, Ul. Kralja Nikole br. 27/V, Podgorica, koju zastupa direktorica Jelena Perović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača: "Blokod" D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Ibrahima Koristovića 29/A38, čiji je PIB: 03149501, broj žiro - računa: 520-35399-93, kod Hipotekarne banke, koga zastupa Predrag Peranović, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac/Ponuđač**).

::: **Blokod** d.o.o.
Broj 44-10-92
Podgorica, 02-12-2022 god.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke usluga – održavanja i unaprijeđenja web sajta i sistema za razmjenu podataka, broj: #36952, od 07.11.2022. godine, ponuda ponuđača "**Blokkod**" D.O.O. Podgorica, broj #42948, od 13.11.2022. godine i objaveštenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 06-2204/7, od 24.11.2022. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga – održavanja i unaprijeđenja web sajta i sistema za razmjenu podataka, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: #36952, od 07.11.2022. godine i Objaveštenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 06-2204/7, od 24.11.2022. godine i prema ponudi Ponuđača sa sledećom specifikacijom i obavezama Izvršioca:

R.br.	Opis predmeta	Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (€)	Ukupan iznos bez PDV-a (€)	PDV (€)	Ukupan iznos sa PDV-om (€)
1.	Usluge održavanja sistema za razmjenu podataka ESB-a:	1. Redovno održavanje i ažuriranje operativnog sistema; 2. Redovno održavanje i ažuriranje sistemskih komponenti potrebnih za rad ESB softvera i ESB monitoring konzole (Java, Mule ESB, Nginx, Gunicor, Django, Postgresql itd.); 3. Redovno održavanje i unapređivanje procedura za backup i restore konfiguracija i podataka; 4. Redovno održavanje, ažuriranje sigurnosnih nadogradnji i otklanjanje	mjesec	12	500,00 €	6.000,00 €	1.260,00 €	7.260,00 €

		funkcionalnih bugova sistema za razmjenu podataka (ESB-a); 5. Praćenje i ažuriranje poreskih stopa i načina obračuna poreskih osnovica koje se koriste za izračunavanje neto zarade u modulu za integraciju sa Poreskom upravom; 6. Usklađivanje formata razmjene podatka postojećih servisa u skladu sa novonastalim potrebama internih aplikacija Naručioca; 7. Usklađivanje formata razmjene podata sa već povezanim eksternim servisima u slučaju izmjena na eksternim servisima; 8. Redovno održavanje, ažuriranje sigurnosnih nadogradnji i otklanjanje funkcionalnih bugova u ESB Monitoring konzoli; 9. Upravljanje korisničkim privilegijama; 10. Izvještavanja u skladu sa zahtjevom naručioca						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		Kategorizacija incidenta sa procedurama i rokovima za njihovo rješavanje U okviru usluga održavanja incidenti/problemi/greške podležu sledećoj kategorizaciji i u skladu sa tim odgovarajućim procedurom i rokovima: 1. "E-1 Problem" označava problem koji dovodi sistem u alarmantno i kritično stanje, uključujući, ali i ne ograničavajući se na to da Naručilac nije u mogućnosti da koristi sistem i problem dovodi do toga da kritični dijelovi jednog ili više glavnih sistema za rad nisu upotrebljivi ili operativni; 2. "E-2 Problem" označava otežano stanje u kojem su kritični sistem Naručioaca operativni, ali je rad na njima znatno otežan; 3. "E-3 Problem" označava ozbiljan problem koji odstupa od specifikacija koje je su međusobno definisale Ugovorene Strane, ali ne utiče na aktivan rad Naručioaca i može se privremeno zaobići problem koji stvara; 4. "E-4 Problem" predstavlja ne kritičan problem koji se						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		može jednostavno zaobići od strane Naručioca i ne utiče na poslovanje Naručioca ni na kakav način. Procedure i rokovi za odgovor na probleme u okviru usluga održavanja su: 1. E-1 Problem – Izvršilac se obavezuje da će započeti rješavanje problema u roku od jednog (1) do četiri (4) sata od trenutka prijave problema i ukoliko taj problem se ne može riješiti sa udaljene lokacije ili putem telefonske podrške, Isporučilac se obavezuje da pošalje zaposlenog na lice mjesta problema kako bi pristupili rješavanju problema. Ukoliko se detektuje da problem nije moguće riješiti u toku jednog radnog dana dogovoreno se novi rokovi za rješavanje, a Isporučilac će pokušavati da u narednih 5 radnih dana riješi problem i izveštavaće Naručioca i progresu rješavanja problema na svaka dva (2) sata, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Za vrijeme trajanja problema, Izvršilac je dužan da u koliko je moguće							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		obezbjedi zaobilazno i/ili privremeno rješenje.					
		2. E-2 Problem - Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu na rješavanje problema u roku od 24 časa i da riješi problem u roku od jednog (1) do pet (5) radnih dana. Za to vrijeme Izvršilac je dužan da obavijesti Naručiooca o progresu rješavanja problema najmanje dva puta dnevno.					
		3. E-3 Problem – Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu za potrebe rješavanja problema u roku od jednog (1) do (5) radnih dana i da ustanove tačan problem i definišu termine rješavanja problema.					
		4. E-4 Problem – Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu na rješavanje problema u roku od deset (10) radnih dana					
2.	Usluge uvođenja novih modula u softver za razmjenu podataka ESB:	1. Analiza, dizajn i razvoj modula za povezivanje drugih institucija sa kojima Naručilac potpiše sporazum o saradnji, u maksimalnom obimu o d 16 započelih radnih sati mjesečno u skladu sa dogovorenim	godina	1	1.000,00 €	1.000,00 €	210,00 €
							1.210,00 €

		dinamikom i prioritetima rada; 2. Razvoj novih modula mora biti u mogućnosti da po potrebi podrži razmijene podataka putem: tekstualnih fajlova, csv fajlova, web servisa SOAP i REST tipa i direktni pristup bilo kojem tipu baze podataka; 3. Analiza, dizajn i razvoj novih servisa za korišćenje od strane internih aplikacija Naručioca u maksimalnom obimu od 16 započeti radnih sati mjesečno, u skladu sa potrebama Agencije i dogovorenim dinamikom i prioritetima rada;						
		Kategorizacija incidenta sa procedurama i rokovima za njihovo rješavanje U okviru usluga održavanja incidenti/problemi/greške podležu sledećoj kategorizaciji i u skladu sa tim odgovarajućim procedurom i rokovima: 1. "E-1 Problem" označava problem koji dovodi sistem						

[illegible]

		započeti rješavanje problema u roku od jednog (1) do četiri (4) sata od trenutka prijave problema i ukoliko taj problem se ne može riješiti sa udaljene lokacije ili putem telefonske podrške. Isporučilac se obavezuje da pošalje zaposlenog na lice mjesta problema kako bi pristupili rješavanju problema. Ukoliko se detektuje da problem nije moguće riješiti u toku jednog radnog dana dogovoriće se novi rokovi za rješavanje, a Isporučilac će pokušavati da u narednih 5 radnih dana riješi problem i izvještavaće Naručioca i progresu rješavanja problema na svaka dva (2) sata, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Za vrijeme trajanja problema, Izvršilac je dužan da u koliko je moguće obezbijedi zaobilazno i/ili privremeno rješenje. 2. E-2 Problem - Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu na rješavanje problema u roku od 24 časa i da riješi problem u roku od jednog (1) do pet (5) radnih dana. Za to vrijeme Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca o progresu						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		riješavanja problema najmanje dva puta dnevno. 3. E-3 Problem – Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu za potrebe rješavanja problema u roku od jednog (1) do (5) radnih dana i da ustanove tačan problem i definišu termine rješavanja problema. 4. E-4 Problem – Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu na rješavanje problema u roku od deset (10) radnih dana.						
3.	Usluge održavanje Web sajta Agencije:	1. Redovno održavanje i nadogradnja operativnog sistema; 2. Redovno održavanje i ažuriranje sigurnosnih nadogradnji komponenti na kojima je pokrenut web sajt (Ngnix, Gunicor, Elasticsearch, Wagtail, Django, Postgresql) 3. Redovno održavanje interne testne verzije sajta; 4. Redovno održavanje i nadogradnja sistema za kreiranje statističkih izvještaja o posjetama sajtu;	mjesec	12	400,00 €	4.800,00 €	1.008,00 €	5.808,00 €

		5. Prevencija i oporavak sajta u slučaju hakerskih napada koji ugroze integritet sajta i implementiranje zaštita od budućih napada istog tipa;					
		6. Redovno održavanje i unapređivanje procedura za backup i restore konfiguracija i podataka;					
		7. Redovno nadgledanje i održavanje sa ciljem povećanja performansi sajta i optimalnog korišćenja hardverskih resursa;					
		8. Ispravljanje uočenih bugova;					
		9. Redovna mjesečna analiza postavljenog sadržaja na sajtu i po potrebi davanja preporuka u pogledu sistematizacije i organizacije sadržaja;					
		10. Redovno praćenje i održavanje SEO konfiguracija i podešavanja;					
		11. Izvještavanja u skladu sa zahtjevom naručioca					

Kategorizacija incidenta sa procedurama i rokovima za njihovo rješavanje									
U okviru usluga održavanja incidenti/problemi/greške podležu sledećoj kategorizaciji i u skladu sa tim odgovarajućim procedurom i rokovima:									
1. "E-1 Problem" označava problem koji dovodi sistem u alarmantno i kritično stanje, uključujući, ali i ne ograničavajući se na to da Naručilac nije u mogućnosti da koristi sistem i problem dovodi do toga da kritični djelovi jednog ili više glavnih sistema za rad nisu upotrebljivi ili operativni;									
2. "E-2 Problem" označava otežano stanje u kojem su kritični sistem Naručioća operativni, ali je rad na njima znatno otežan;									
3. "E-3 Problem" označava ozbiljan problem koji odstupa od specifikacija koje je su međusobno definisale Ugovorene Strane, ali ne utiče na aktivan rad Naručioća i može se privremeno zaobići problem koji stvara;									
4. "E-4 Problem" predstavlja kritičan problem koji se									

		može jednostavno zaobići od strane Naručioca i ne utiče na poslovanje Naručioca ni na kakav način. Procedure i rokovi za odgovor na probleme u okviru usluga održavanja su: 1. E-1 Problem – Izvršilac se obavezuje da će započeti rješavanje problema u roku od jednog (1) do četiri (4) sata od trenutka prijave problema i ukoliko taj problem se ne može riješiti sa udaljene lokacije ili putem telefonske podrške, Isporučilac se obavezuje da pošalje zaposlenog na lice mjesta problema kako bi pristupili rješavanju problema. Ukoliko se detektuje da problem nije moguće riješiti u roku jednog radnog dana odgovor će se novi rokovi za rješavanje, a Isporučilac će pokušavati da u narednih 5 radnih dana riješi problem i izveštavaće Naručioca i progresu rješavanja problema na svaka dva (2) sata, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Za vrijeme trajanja problema, Izvršilac je dužan da u koliko je moguće							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		obezbjedi zaoblazno i/ili privremeno rješenje.						
		2. E-2 Problem - Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu na rješavanje problema u roku od 24 časa i da riješi problem u roku od jednog (1) do pet (5) radnih dana. Za to vrijeme Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioaca o progresu rješavanja problema najmanje dva puta dnevno.						
		3. E-3 Problem – Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu za potrebe rješavanja problema u roku od jednog (1) do (5) radnih dana i da ustanove tačan problem i definišu termine rješavanja problema.						
		4. E-4 Problem – Izvršilac je dužan da se javi Naručiocu na rješavanje problema u roku od deset (10) radnih dana						
4.	Usluge nadogradnje, redizajna i dodavanja novih funkcionalnosti Web sajta:	1. Analiza, dizajn i razvoj novih funkcionalnosti i modula na web sajtu u skladu sa zahtjevima Naručioaca u maksimalnom obimu od 24 započeta radna sata mjesečno u skladu sa dogovorenim dinamikom i prioritetima rada.	godina	1	500,00 €	500,00 €	105,00 €	605,00 €

		Kategorizacija incidenta sa procedurama i rokovima za njihovo rješavanje U okviru usluga održavanja incidenti/problemi/greške podležu sledećoj kategorizaciji i u skladu sa tim odgovarajućim procedurom i rokovima: 1. "E-1 Problem" označava problem koji dovodi sistem u alarmantno i kritično stanje, uključujući, ali i ne ograničavajući se na to da Naručilac nije u mogućnosti da koristi sistem i problem dovodi do toga da kritični delovi jednog ili više glavnih sistema za rad nisu upotrebljivi ili operativni; 2. "E-2 Problem" označava otežano stanje u kojem su kritični sistem Naručioca operativni, ali je rad na njima znatno otežan; 3. "E-3 Problem" označava ozbiljan problem koji odstupa od specifikacija koje je su međusobno definisale Ugovorene Strane, ali ne utiče na aktivan rad Naručioca i može se privremeno zaobići problem koji stvara; 4. "E-4 Problem" predstavlja ne kritičan problem koji se							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	problema će biti definisani, kao i koraci u rješavanju. Ukoliko je moguće napraviti zaoblazno/privremeno rješenje za vrijeme trajanja problema, Izvršilac će obezbijediti isto.						
Neto vrijednost (vrijednost bez PDV-a)							12.300,00 €
PDV							2.583,00 €
Bruto vrijednost (vrijednost sa PDV-om)							14.883,00 €

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost usluge, prema prihvaćenoj ponudi br. #42948 od 13.11.2022. godine iznosi **12.300,00 eura bez uračunatog PDV-a**, PDV: 2.583,00 €.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti po dostavljenoj fakturi u roku od 30 dana, na žiro račun broj: 520-35399-93, kod Hipotekarne banke.

Sve usluge koje je Izvršilac obavezan da izvrši po ovom ugovoru moraju biti prethodno biti usaglašene sa ovlaštenim predstavnikom Naručioca.

Izvršilac je obavezan da za sve usluge koje se plaćaju dostavi radni nalog iz kojega se vidi koliko vremena je utrošio za izvršenje određene usluge.

Ugovorne strane su saglasne da je cijena za pružanje usluga koja je definisana ovim članom cijena po kojoj će se vršiti plaćanje usluga i da ne može biti veća ni pod kojim uslovima.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 3

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će se u svemu pridržavati međusobnih obaveza utvrđenih članovima 1 i 2 ovoga Ugovora kao i drugih međusobnih obaveza koje proističu iz ovog Ugovora.

Zahtjeve za izmjenama mogu podnositi predstavnici naručioca svako u svom domenu i to:

1. Usmeno – telefonom ili u direktnom kontaktu sa predstavnicima Izvršioca;
2. Pismeno – email-om, fax-om, dostavom ili poštom;

Ograničenja vezana za podnošenje zahtjeva:

- usmeni zahtjevi se primaju za hitne zahtjeve koji mogu biti ispostavljeni zbog grešaka u aplikaciji klasifikovanih kao fatalne aplikacione (E-1).
- ostale vrste izmjena zahtjevaće se pisanim putem (putem e-mail-a).

Osnovni način komunikacije između Naručioca i Ponuđača je elektronskom poštom (e-mail).

U slučaju da Izvršilac nije u mogućnosti da riješi problem zbog okolnosti koje nisu u kontroli Izvršioca (otkazivanje rada uređaja ili dijela uređaja – hardware-a ili nedostatak funkcionalnosti software-a, tj. greške u radu software-a koje Izvršilac nije u mogućnosti da oporavi) novi uslovi rješavanja problema će biti definisani, kao i koraci u rješavanju. Ukoliko je moguće napraviti zaobilazno/privremeno rješenje za vrijeme trajanja problema, Izvršilac će obezbijediti isto.

RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora bez otkaznog roka, može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i kada Naručilac ustanovi da kvalitet isporučenih roba i pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioća, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

Član 6

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioća, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtjeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

OSTALE ODREDBE

Član 7

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 10 godina po isteku ili raskidu ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioća, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioća.

ANKTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci, koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38, stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“ br. 074/2019, od 30.12.2019. godine) ništav je.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnom promijenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Izmjene i dopune ovog Ugovora ugovorne strane mogu vršiti posebnim aneksom Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da svaka izmjena i dopuna ovog Ugovora mora biti sačinjena u pisanoj formi kako bi proizvodila pravno dejstvo.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Eventualne sporove po osnovu primjene ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno. U protivnom, ugovora se nadležnost suda u Podgorici.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u cjelini, ukoliko isti može da ostane na snazi i bez takve ništave odredbe.

Član 13

Svako obavještenje, molba, zahtjev, pristanak, dozvola, sporazum ili drugo komuniciranje u vezi sa ovim ugovorom će biti pisano i dostavljeno lično Ugovornim stranama.

Član 14

Svaka Ugovorna strana je u obavezi da snosi sopstvene troškove koji nastanu u vezi sa zaključenjem i/ili izvršenjem ovog Ugovora.


Ugovor je zaključen kada ga ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca potpišu.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Agencija za sprječavanje korupcije

Jelena Petrović, direktorica



DOBAVLJAČ/IZVOĐAČ/IZVRŠILAC/PONUĐAČ

“Blokod” D.O.O

Predrag Peranović, direktor

